

t63_func2

(TMZ5CUeoqMczMuKNLaCtZFYNvy3mbjV5xSs)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow ((\forall X4. (X4 \in X0) \Rightarrow \\ & (k1_funct_1 X2 X4 = k1_funct_1 X3 X4)) \Rightarrow (r2_relset_1 X0 X1 X2 X3))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow ((\forall X4. (m1_subset_1 \\ & X4 X0) \Rightarrow (k1_funct_1 X2 X4 = k1_funct_1 X3 X4)) \Rightarrow (r2_relset_1 X0 X1 \\ & X2 X3))) \end{aligned}$$